

Načrt i sporazum od 12.04.78

59

S P O R A Z U M

O DEMILITARIZACIJI SREBRENICE I ŽEPE SKLOPLJEN IZMEĐU
GEN.POTP. R. MLADIĆA, GEN.- S. HALILOVIĆA U PRISUSTVU
GEN.MAJORA FILIPA MORIONA

Reafirmirajući demilitarizaciju grada Srebrenice dogovorili su se sledeće:

1. Demilitarizovati područje Žepe i Srebrenice. Demilitarizovano područje uključivaće područja u okviru sadašnjih linija sukobljavanja. Precizne granice biće obilježene od strane komandanata Unprofera na terenu nakon konsultacija. U kasnijoj fazi ugovorne strane se mogu dogovoriti usmene ili pismene da prošire demilitarizovanu zonu.

2. Demilitarizovana zona biće obilježena na terenu od Unprofera tablama na kojima će pisati na engleskom, bosanskom i srpskom latinicom i ćirilicom sledeće:

II DEMILITARIZACIJA

3. Svaka vojna ili paravojna jedinica će morati ili se povući iz demilitarizovane zone ili dati (predati) naoružanje. Municijska, mina, eksplozivna i borbena zaliha u demilitarizovanoj zoni biće predate Unproferu. Predaja biće izvršena u Srebrenici do ponedeljka 11.05. do 17 sati. Tim sastavljen od po 3 oficira sa obje i Unproferovih oficira koji će odrediti mjeste i nadzirati predaju oružja.

4. Unprofer će uzeti predate oružje i municiju pod nadzor.

5. Unprofer će kontrolisati demilitarizovanu zonu kako bi se omogućilo sprovođenje ovog sporazuma, i jedinice Unprofera koje će imati snagu da kontrolišu demilitarizovano područje biće prisutne u demilitarizovanoj zoni dok se ugovorne strane ne dogovore drugačije. Snage Unprofera će činiti najmanje 1 četa sa komandom i elementima podrške u svakoj demilitarizovanoj zoni kako bi se omogućilo snabdijevanje i detacija jedinica Unprofera će uživati slobodu kretanja u i iz demilitarizovane zone. Neorbena lica koja su u ili koja žele da uđu u demilitarizovanu zonu izuzev pripadnika Unprofera neće imati pravo da posjeduju bile kakve oružje, municiju ili eksploziv. Oružje, municija i eksploziv u njihovom posjeduvanju biće eduzete od strane Unprofera. Borbenim licima neće biti dozvoljen ulazak u demilitarizovanu zonu.

III ZAŠTITA OBJEKATA KOJI SU NEOPHODNI ZA PREŽIVLJAVANJE STANOVNIŠTVA U DEMILITARIZOVANOJ ZONI

6. Bez povrede provizije protokola 1 čl. 54 (Ženevska Konvencija) svi objekti koji su neophodni za preživljavanje stanovništva u demilitarizovanim zonama, naročite snabdijevanje vodom biće održavani u funkciji. Ovi objekti biće otvoreni za inspekciju od strane Unprofera. Potpuna sloboda kretanja zagarantovana je svim humanitarnim isporukama hrane, lijekova i skloništa kako već bude potreba stanovništva.

IV POLICIJA

7. Na početku procesa demilitarizacije civilna policija UN-a nadgledaće održavanje reda i zakona u demilitarizovanoj zoni.

V MEDICINSKA EVAKUACIJA

8. Objе strane će garantovati evakuaciju teško bolesnih de bolnica i mjesta prema njihovoj želji. Evakuacija će biti obavljena

od strane Unprefera vazduhom (helikopterima) ili putevima ako bude potrebne.

VI MINSKA POLJA

9. Obje strane su obavezne dati Unpreferu detaljne i minskim poljima.

VII RATNI ZAROBLJENICI

10. Obje strane se predati spiskove ratnih zarobljenika kao i mjesta gdje su poginuli vojnici sahranjeni Unpreferu.

VIII POVLACENJE NAORUŽANJA I TRUPA

11. Nakon što se obje strane uz prisustvo Unprefera složile da je operacija dovršena sve teške naoružanje i jedinice koje predstavljaju prijetnju za demilitarizovana zona koje će biti uspostavljene u Žepi i Srebrenici biće povučene. Teške naoružanje i tenkovi biće koncentrisani na limitiranim zonama koje će nadzirati Unprefor i u principu izvan demeta demilitarizovane zone. Pješadija će se povući na udaljenost odakle njihove oružje neće predstavljati prijetnju za sigurnost demilitarizovane zone u principu 1,5 km.

IX

12. Sva sporna pitanja biće riješena pregovorima obiju strana uz prisustvo Unprefera.

U Sarajevu 08.05.1993. godine

... ..